



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

DITEKO TSA NGWAGA LE NGWAGA TSA

BOSETŠHABA

KEREITI 1

SETSWANA-DIPALO

SETE 3: PAMPIRI YA GO KAE LA 2012


DIPALO, DITIRAGATSO LE DIKAMANO.

1. Bala dithunya mme o tlatse palo e e nepagetseng ya dithunya.



Dithunya tse _____ .

2. Bala dinaledi mme o kwale palo e e nepagetseng.




_____ .

3. Bala ditlhopha tsa dibalune mme o kwale karabo.



_____ .

4. Go bontshitswe ditlhopha tse kae tse 5 tsa dithunya?



_____ .

5. Go na le matlho a makae mo difatlhegong tse 8?



6. Tlatsa dinomoro tse di tlhaelang mo dipotsong 6 go fitlha ka 9.

7	8		10		12	13	14		16
---	---	--	----	--	----	----	----	--	----

7. 13 ; 14 ; _____ ; _____ ; _____ ; 18

8. 16 ; _____ ; 14 ; _____ ; 12

9. 10 ; _____ ; _____ ; _____ ; 6

10. Thala mola go nyalanya mainapalo le matshwaopalo.





a. Tlhano 10

b. Lesome 2

c. Robongwe 5

d. Pedi 9

11. Lebelela setshwantso. Dira sediko mo palong e e nyalanang le palo ya dilwana mo setlhopheng sengwe le sengwe.

a.		4 6 8 10
b.		4 6 8 10
c.		4 6 8 10
d.		4 6 8 10

12. Thala mela go gokaganya matshwaopalo a a tshwanang.

19

55





73

19





55

73

13. Kwala letshwaopalo mo lebokosong lengwe le lengwe go nyalelana le palo ya dilo mo foreiming.

a.		
b.		
c.		
d.		

14. Feleletsa lenaane le le ka fa tlase.

	Dilo	Letshwaopalo	Leinapalo
a.		2	
b.			Robongwe
c.			Tharo
d.		7	

15. Kwala mainapalo a matshwao a a latelang.

a.	1	
b.	4	
c.	8	
d.	10	
e.	5	

16. Nyalanya letshwaopalo le leinapalo la lona.

7
1
3
9
2


Pedi
Robongwe
Supa
Nngwe
Tharo

17. Rulaganya dipalo tse di latelang go simolola ka e nnye go gaisa tsotlhe go fitlha ka e kgolo go gaisa tsotlhe

11 ; 14 ; 10 ; 13 ; 12

_____ i _____ i _____ i _____ i _____

18. Kwala dinomoro tse di kwadilweng mo godimo ga setimela go simolola ka e nnye go gaisa tsotlhe go fitlha ka e kgolo go gaisa tsotlhe



_____ i _____ i _____ i _____ i _____

19. Rulaganya dipalo tse di kwadilweng mo dij aneng go simolola ka nnye go gaisa tsotlhe go fitlha ka e kgolo go gaisa tsotlhe.



_____ i _____ i _____ i _____ i _____

20. Lebelela setshwantso mme o tlatse "tse ntsi go gaisa", "tse nnye go gaisa" kgotsa "tse di lekanang" go feleletsa mola mongwe le mongwe.

A	B	C	D
0000 000 000	000 000 000	00 0000 000	000 00

- a. A e na le dikolwana _____.
- b. B e na le dikolwana _____ j aaka C.
- c. D e na le dikolwana _____.

21. Lebelela setshwantso mme o arabe dipotso.



koloi



monna



kgomo

- a. _____ ke ya ntlha.
- b. _____ ke ya bofelo.
- c. _____ o mo gare.

22. Lebelela ditshwantso tsa diphologolo mme o tlatse lefoko go feleletsa mola mongwe le mongwe.



ntlha




bobedi




boraro




bone



botlhano

a.  ke setshwantso sa _____.

b.  ke setshwantso sa _____.

23. Tse ke ditlhaka tse 7 tsa alefabete.


s m a b e w r

a. Tlhaka e e leng mo maemong a boraro ke _____.


b. Tlhaka e e leng fa pele ga e ke _____.

c. Tlhaka e e leng fa morago ga w ke _____.


24. Kwala dipalo tse di tlhangelang mo maemong a tsona a a nepagetseng mo molapalong.



25. Tlatsa dipalo tse di tlhangelang mo molapalong.



26. Lebelela dipopego tse di mo molapalong mme o thale nngwe le nngwe mo foreiming e e nepagetseng.



	Maemo	Popego
a.	Maemo 10	
b.	Maemo 11	
c.	Maemo 13	
d.	Maemo 15	

Bolengkemedi


1. Feleletsa polelopalo nngwe le nngwe.

a. 12 = lesome le le 1 + metso e le _____.


b. 15 = lesome le le 1 + metso e le _____.

2. Kwala palo e e bontshitsweng mo go nngwe le nngwe ya tse di latelang.

a




b




Ditiragatso le dipalo

1. Bala dipopego mo diphukeng tsa serurubele mme o kwale karabo.



Oketsa 4 gabedi = _____



Oketsa 7 gabedi = _____


2. Tlatsa karabo nngwe le nngwe.

a. Oketsa 5 gabedi	=
b. Oketsa 6 gabedi	=
c. Oketsa 2 gabedi	=


3. Tlatsa leinapalo le le nepagetseng. O arabetswe potso ya ntlha.

- a. Go oketsa tlhano gabedi o bona lesome.
- b. Go oketsa nngwe gabedi o bona _____.
- c. Go oketsa thataro gabedi o bona _____.
- d. Go oketsa tharo gabedi o bona _____.


4. Dirisa ditshwantso tse di latelang go menaganya dipalo.



a. Go menaganya 8 = _____



b. Go menaganya 12 = _____




c. Go menaganya 2 = _____


3. Bolaya bontlhanngwe j wa didiko mme o tlatse karabo. O arabetswe potso ya ntlha.




a. Go menaganya $2 = 1$



b. Go menaganya $14 = \underline{\hspace{2cm}}$




c. Go menaganya $6 = \underline{\hspace{2cm}}$



d. Go menaganya $10 = \underline{\hspace{2cm}}$

4. Bala ka sebedi go simolola ka 0 go fitlha ka 14.

5. Bontsha go tlola mo molapalong. O bontshitswe sekao sa methalo e mebedi e e tlolang.



Araba potso 7 go fitlha ka 20 mabapi le go tlhakanya, go ntsha, go tlhakanya ka go ipoeletsa, thulaganyo ka ditlhopha le go abelana.

7.

a. $4 + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $5 + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $2 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$


8.

d. $7 + 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

e. $8 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

f. $9 + 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

9.




10. Bala menwana mme o kwale karabo.

a.



$$5 + 5 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

b.



$$5 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

11.

a $4 + 1 + 2 =$ _____


b $2 + 0 + 9 =$ _____

c $1 + 5 + 6 =$ _____

12.

a. 7	-	2	=
b. 13	-	3	=
c. 8	-	8	=
d. 15	-	1	=

13.



14.

a. $10 - \underline{\hspace{2cm}} = 7$

b. $8 - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $\underline{\hspace{2cm}} - 2 = 13$

15. Palo o ja dibisikiti tse 3 mo mosong, dibisikiti tse 3 motshegare le dibisikiti tse 3 morago ga sekolo. O ja dibisikiti tse kae gotlhelele?

16. Feleletsa nngwe le nngwe ya tse di latelang.
Sekao:

$$\begin{array}{r} 00 + 00 + 00 = 000000 \\ 2 + 2 + 2 = 6 \end{array}$$

a. $000 + 000 + 000 = \underline{\hspace{2cm}}$

$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $0000 + 0000 + 0000 = \underline{\hspace{2cm}}$

$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

17. Thala ditlhopha tse pedi tse di lekanang tsa didiko mo go nngwe le nngwe ya tse di latelang.





<p>a. oooooo</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ooo</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px;"></div> </div>
<p>b. oooo</p>	
<p>c. oooo oooo</p>	
<p>d. ooooo oooo</p>	

Go na le ditlhopha tse kae tsa dibalune tse di tsamayang ka boraro mo setshwantsong?



_____ ditlhopha tsa 3.

19. Lebelelela setshwantso mme o abele basetsana dij o ka go lekana. Kwala gore mongwe le mongwe wa bona o tla bona tse kae.

	<p>a. Mongwe le mongwe o bona diapole tse</p> <p>_____</p>
	<p>b. Mongwe le mongwe o bona dimonamone tse</p> <p>_____</p>
	<p>c. Mongwe le mongwe o bona dibebetsididi tse</p> <p>_____</p>
	<p>d. Mongwe le mongwe o bona dipere tse</p> <p>_____</p>

20 . Abela bana ba le 2 diapole di le 11 ka go lekana.











a. Ngwana mongwe le mongwe o bona diapole tse kae?

_____ .

b. Go setse diapole ts kae? _____ .

Madi

1. Feleletsa lenaane le.

	Ke reka		Ke dirisitse
a.	 10c	 5c	
b.	 R5	 R2	
c.	 30c	 50c	
d.	 R10	 R6	

2. Pego o rekile buka ka R3 le diphensele tsa mebalabala ka R9.
O boetswe ke bokae fa a duela ka papetlana ya R20?

3. Kwala palogotlhe ya tlhwatlhwa mo go nngwe le nngwe ya tse di latelang.

a. $R5 + R4 =$ _____

b. $20c + 15c =$ _____

4. 20c e dirwa ke dikhoine tse kae tsa 5c?



Dikhoine tse _____.







5. Kgogo e le nngwe ke R4. Dikgogo tse 4 tse di tshwanang e tla nna bokae?

Dithulaganyo, ditiro le mokgwa wa go balela ka ditlhaka le matshwao boemong j wa dipalo

1. Thala dipopego kgotsa dilo tse pedi tse di latelang mo moleng mongwe le mo ngwe.

a IIII = IIII _____

b    _____

c       _____

Phatlha le popego

1. Lebelela ditshwantso tse di ka fa tlase. Dira sediko mo dilong tse di kgokologang. Tshwaya dilo tse di thellang "X".

a. Galase



b. Namune




c. Buka





d. Phensele




2. Araba dipotso tse di latelang ka go dirisa mafoko "Ee" kgotsa "Nnyaa"

a. A  e ka kgokologa? _____

b. A  e ka kgokologa? _____

c. A  e ka thella? _____

d. A  e ka thella? _____


2. Dirisa mafoko "fa pele ga" kgotsa "fa morago ga" go feleletsa mola mongwe le mongwe.



a. Letsatsi le _____ ntlo.

b. Koi e _____ ntlo.

3. Ke phologolo efe e e leng ka fa moj eng wa motsu?



Kolobe




Motsu



Katse

_____ e ka fa moj eng wa motsu.


4. Thala karolo e nngwe ya popego go e lekalekanya.



5. A setshwantso se a lekalekana? Dira sediko mo karabong e e nepagetseng.
























6. Thala mothalo wa tekatekanyo mo popegong.



Tekanyo

1. Lebelela khalentara mme o arabe dipotso tse di latelang.

Seetebosigo 2011

Sontaga	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhato
			 1	 2	 3	 4
 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11
 12	 13	 14	 15	16	 17	18
 19	 20	 21	22	23	24	25
26	 27	28	29	 30		

a. Letsatsi le bonagetse matsatsi a le makae ka Seetebosigo 2011 _____.

b. Pula e nele matsatsi a le makae ka Seetebosigo 2011 _____.

2. Rulaganya dilo dilo tse di mo ditshwantsong go simolola ka se se telele go gaisa go fitlha ka se se khutshwane go gaisa ka go kwala 1, 2, 3, 4 fa tlase ga selo sengwe le sengwe.




kgathi



selefoune




setlhako



thobane ya kerikete

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____

3. Dira sediko mo setshwantsong se se bontshang tlhapi e telele go gaisa tsothle.



4. Thala mothalo fa tlase ga lefoko la karabo e e nepagetseng. E telele go gaisa ke efe?

a. Rula kgotsa letlhokwa la metšhisi?

b. Phensele ya mebalabala kgotsa buka ya gago?

Go dira ka tshedimosetso

1. 1111 e kaya 4, ~~11111~~ e kaya 5, mme ~~11111~~ 11 e kaya 7.

Thala methalo ya go nyalanya mo go nngwe le nngwe ya dipalo tse di latelang.

a. 3

b. 10

c. 6

d. 12

2. Lebelela setshwantsokao mme o arabe dipotso tse di latelang.

Tshwaelo: 😊 e kaya morutwana a le 1

Ditshamekiswa tsa barutwana

Palo ya barutwana	😊 😊 😊 😊	😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊	😊 😊	😊 😊 😊 😊 😊 😊
	Ntšwa	Katse	Tlhapi	Nonyane

- a. Ke barutwana ba ba kae ba nang le tlhapi? _____
- b. Palo ya barutwana ba ba nang le dikatse e feta ya ba ba nang le dintšwa ka bokae? _____
- c. Go botsoloditswe barutwana ba ba kae gotlhelele? _____